



DISTRICT COUNCIL SEDIBENG



Human Resources Department
P O Box 471
VEREENIGING
1930

Foromo ena e tlamehile ho tlatsoa kaletsoho
la hao, e be e khutlisetswe aterseng e ka hodimo

This form must be completed in your own hand-
writing and returned to the above-mentioned address.

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

| A. PERSONAL | |
|--|---|
| MAEMO A HLOLOHETSOENG POSITION DESIRED..... | MOPUTSO MOHOLO A BATLEHANG SALARY REQUIRED..... |
| LEFAPHA DEPARTMENT..... | O KA QALA NENG MOSEBETSI WHEN CAN YOU ASSUME DUTY |
| SEBOKO SURNAME | LETSATSI LA TLHAHO DATE OF BIRTH |
| MABITSO A SEDUMEDI CHRISTIAN NAMES..... KNOWN AS (NICK NAME)..... | ATERESE YA POSO POSTAL ADDRESS |
| ATERESE YA BODULO RESIDENTIAL ADDRESS | NOMORO YA MOHALA YA MOTSWALLE / MOAHISANE TELEPHONE NUMBER OF FRIEND AND/OR NEIGHBOUR (IMPORTANT) |
| NOMORO YA MOHALA YA HAE HOME TELEPHONE NUMBER | NOMORO YA MOHALA YA MOSEBETSING BUSINESS TELEPHONE NUMBER |
| EXT.(COUNCIL EMPLOYEE NUMBER.....) | |
| BEHA X LEBOKOSONG LE NEPAHETSENG / PLACE AN X IN THE APPROPRIATE BLOCKS | |
| MONNA MALE <input type="checkbox"/> | MOSADI FEMALE <input type="checkbox"/> |
| O NYETSE MARRIED <input type="checkbox"/> | HA OA NYALOA SINGLE <input type="checkbox"/> |
| TLHALANO DIVORCED <input type="checkbox"/> | O MOHI OLOHADI WIDOW/WIDOWER <input type="checkbox"/> |
| O NA LE LENGOLO LA HO QHOBA LA BOEMO BOFE WHAT DRIVER'S LICENCE DO YOU HOLD CODE CODE | LEGOLO LA HAO LA HO KGANNA LE HATISITSOE KAPA LE PHUMUTSOE HAS YOUR DRIVERS LICENCE BEEN ENDORSED OR CANCELLED |
| O NA LE MOLATO WA BOTLOKOTSEBE HAVE YOU ANY CRIMINAL CONVICTIONS | HONA LE BANG KA WENA BA SEBETSANG MONA COUNCELLY FANA KA MABITSO A BELELEKO LA HAO BA SEBETSANG KHANSELENG ENA. NAME OF RELATIVES IN THE SERVICE OF THIS COUNCIL |
| MAEMO A HAO A MMELENG LE KELELLONG A PHETAHETSE NAA? FANA KA BOKHUTSOA NYANA BOQHWALA BO MMELENG KAPA KELELLONG DETAILS OF ANY PHYSICAL OR MENTAL DISABILITIES | |

| B. DITHUTO (TSA THOTO) / EDUCATION | | |
|--|---|-------------------------|
| <i>LEBITSO LA MOKGATLO</i> NAME OF INSTITUTION | <i>MANGOLO</i> QUALIFICATIONS (HIGHEST GRADE PASSED) | <i>SELEMO</i> YEAR |
| 1. <i>SEKOLO/SCHOOL</i> | | |
| 2. <i>YUNIBESITI</i> <i>UNIVERSITY</i> | | |
| 3. <i>TSE DING</i> <i>OTHER</i> | | |

| C. PHIHLELLO TSEBO YA MOSEBETSI / WORK EXPERIENCE | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| <i>RAMOSEBETSI</i> EMPLOYER | <i>BOEMO</i> POSITION HELD | <i>MOSEBETSI</i> DUTIES | <i>SEBAKA</i> PERIOD | <i>MABAKA A HO</i> <i>TLOHOHELISITSENG</i> REASONS FOR TERMINATION OF SERVICE |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| D. DIPAKI / REFERENCES | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|---|
| <i>LEBITSO</i> NAME | <i>MOOKAMEDI</i> CAPACITY | <i>ATERESE YA MOSEBETSI</i> WORK ADDRESS | <i>NOMORO YA MOHALA</i> TELEPHONE NUMBER |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TSHOLE TSE HLALOSITSOENG HODIMO MONA KE NNETE EBILE DI NEPAHETSE. KETSO EA KA BOMA EA HO FANA KA HLAOSO E FOSAHETSENG E TLA SUSUMETSA HO FELISOA HA MOSEBETSI OA HOA.
 ALL INFORMATION SUPPLIED ABOVE IS TRUE AND CORRECT. INTENTIONAL FURNISHING OF FALSE INFORMATION MAY LEAD TO SUMMARY DISMISSAL.

.....
LETSATSI/DATE

.....
SAENO/SIGNATURE